




**TLHAHLOBO TŠA NGWAGA KA NGWAGA TŠA BOSETŠHABA 2014
MPHATO 1 SEPEDI LELEME LA GAE
MEMORANTAMO**

MEPUTSO: 20

Memorantamo wo o na le matlakala a 3.

GO SE ABJE MEPUTSO YA SERIPA.

DIPOTŠIŠO	KARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO							
1.1	n goba N ✓	1							
1.2	p boba P/ t goba T ✓	1							
2.1	jeke ✓ (kopolotšwe ka nepagalo)	1							
2.2	pene ✓ (kopolotšwe ka nepagalo)	1							
3.1	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Letšatši polaseng.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Letšatši serapeng sa diphoofolo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Letšatši letamong.</td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </table>	Letšatši polaseng.		Letšatši serapeng sa diphoofolo.		Letšatši letamong.	x	1	
Letšatši polaseng.									
Letšatši serapeng sa diphoofolo.									
Letšatši letamong.	x								
3.2	Tate/tate/Papa/papa	1							
3.3	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ba thapile ge ba rea dihlapu.</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Ba ithabišitše letamong.</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Tate o beša hlapu.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table> <p>meputso ya seripa.</p>	Ba thapile ge ba rea dihlapu.	1	Ba ithabišitše letamong.	3	Tate o beša hlapu.	2	<p>Moputso o tee o abelwa ge tatelano e nepagetše. Go se abje</p> <p style="text-align: right;">✓</p>	1
Ba thapile ge ba rea dihlapu.	1								
Ba ithabišitše letamong.	3								
Tate o beša hlapu.	2								
4.	D ✓	1							
5.	Letšatši ✓ (Ela mopeleto hloko)	1							
6.	A ✓	1							

DIPOTŠIŠO	KARABO TŠE DI LETETŠWEGO	MEPUTSO				
7.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Mosetsana o nelwa ke pula.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Khutšo o swere sereadihlapi.</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Mosetsana o nelwa ke pula.	Khutšo o swere sereadihlapi.	2		
Mosetsana o nelwa ke pula.	Khutšo o swere sereadihlapi.					
8.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"> <u>B</u>a ithabišitše ka moka letamong. (Kopolotšwe ka nepagalo) </td> </tr> </table>	✓	✓	<u>B</u> a ithabišitše ka moka letamong. (Kopolotšwe ka nepagalo)		2
✓	✓					
<u>B</u> a ithabišitše ka moka letamong. (Kopolotšwe ka nepagalo)						
9.1	C ✓ (Kopolotšwe ka nepagalo)	1				
9.2	Pese/thekisi ✓ (Kopolotšwe ka nepagalo)	1				
10.1	Ngwala karabo ya maleba. ✓ Karabo ye nngwe le ye nngwe ye e nepagetšego. (Efa moputso o tee go tatelano ya maleba.)	1				
10.2	Šomiša ruburiki.	3				
PALOKAMOKA: 20						

RUBURIKI YA POTŠIŠO 10

Ga a fiwe meputso	Moputso o 1	Meputso ye 2	Meputso ye 3
<ul style="list-style-type: none"> • Ga se a leka go ngwala selo. • O ngwalollotše ditaelo. • O ngwadile seripa fela sa lefoko. • Lentšu/Mantšu ao a ngwadilwego e fela a sa amane le seswantšho. • O ngwadile lefoko le le tee le le sa amanego le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O ngwadile mafoko a mabedi a go se amane le seswantšho. <p style="text-align: center;">GOBA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O ngwadile lefoko le tee le bonolo la go amana le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela diphošo tša mopeleto le popopolelo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O ngwadile mafoko a mabedi a maleba, go sa lebelelwe maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu. <p style="text-align: center;">GOBA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O ngwadile lefoko le tee la bothata la go amana le seswantšho. 	<p><u>O se ke wa lebelela mopeleto wo o fošagetšego.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ga go na diphošo tša maswaodikga le dikgoba magareng ga mantšu. • O ngwadile mafoko a mabedi a bonolo goba a bothata a maleba.